

2023

Annual Teaching Plans **SEPEDI HL**



FET Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



It is illegal to photocopy any pages from this book without the written permission of the copyright holder

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Shuters House, 110 CB Downes Road, Pietermaritzburg 3201, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001392 (TM2001494)

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Any person who commits any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.



Shuters Academy

EMPOWERING TOP CLASS TEACHERS

The Shuters Academy e thomilwe ka ngwaga wa 2016 ka lebaka la tlhokego ya godimo ya boleng ya Tswelopele ya phorefešinale ya barutiši. Re dumelletšwe go fana ka dithutišo, e bile re kgona go dira dithutišo ka nama goba ka inthanete go lebeletššwe dinyakwa tša bareki ba rena.

- Nomoro ye e dumelletšwego ya ETDP SETA -ETDPS010941
- Nomoro ya mokgahlo wa barutiši wa naga ya rena – PR 12058

Shuters Academy e kgona go fana ka dithutišo diprofentsheng ka moka tše senyane tša Afrika Borwa. Barutiši ba kgona go fihlelela dintlha tša tšwetšopele ya profešinale ya barutiši ya SACE dithutišong tša rena ka moka. Re na le mananeo a 55 a go ithuta, ao a fiwago ke bakatiši ba go ba le tokelo le bokgoni.

Dithušathuto di fiwa batšeakarolo Nakong ya dithutišo.

Dithutišo tša rena di tsepametše kudu go dithuto tša sekolo le go akaretša go ruta, go ithuta le mekgwa ya tlhahlobo; gammogo le go ikatiša ka phapošing.

Gape re na le mananeo a go ikatiša ao a lebeletšego taolo ya ka phapošing.

Ntle le dithutišo, Shuters Academy e fana ka thuto ya kakaretšo ya tša taolo, mafapeng a a latelago:


- Ditlhokego le ditlamorago tša kgaogano
- Maano a go ipeakanya
- Mananeo a dithušathuto tša barutwana
- Go katiša le go fa tlhahlo go barutiši
- Dithutišo tša motho ka motho go ya ka ditlhokego tša bona

Tše di latelago ke mananeo a rena a a dumelletšwego a ETDP SETA, ao a fiwago ka nama le ka ithanete:

- Tlhahlobo ya boitshwara: Karolo ya boemo – 115753 Legato 5 (15 khrediti)
- Tlhahlobo ya tekanyetšo: Karolo ya boemo – 115759 Legato 6 (10 khrediti)
- Go nolofatša go ithuta ka tšhomišo ya mekgwanakgwana ye e filwego: Karolo ya boemo – 117871 Level 5 (10 Khrediti)

Ge o hloka tshedimošo mabapi le dikatišo ikopanye le:
Vickesh Thandray - (vickesh@shuters.com).





Shuter & Shooter

PUBLISHERS (PTY) LTD

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd ke baphatlalatši ba ikgantšhago ba Afrika Borwa. E thomilwe bjalo ka lebenkele la dipuku mengwaga ye lekgolo ye e fetilego, re thomile ka go phatlalatša dipadi tša IsiZulu, direto le dipuku tša sekolo go tloga mengwageng ya 1930.

Go tloga ka nako yeo, re bile le katlego ya go tšweletša dipuku tša dingwalo tša maemo a godimo, le ditlabakelo tša thuto malemeng ka moka a semmušo a Afrika Borwa, gammogo le tša kharikhulamo ya dikolo.

MOOKO WA KGWEBO YA RENA KE THUTO

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd e phatlaladitše dithaetlele tša go feta 950 tše di dumelletšwego kharikhulamong, mo khatalokong ya Kgoro ya thuto ya motheo. Gammogo le mehuta ya didirišwa tše difapanego tša thuto

Ka morago ga dinyakišišo le kgolo ye ntši, re okeditše ka dithuto tša inthanete go lenaneo la rena la ditlabakelo tša go ithuta le go thuša go ruta.

Ka ngwaga wa 2017 re thomile lenaneo la dithušathuto - Ace It! Ke lenaneo le le ikgethilego leo le hlokomelago ditsela tša go fapana tše barutwana ba ithutago ka gona, Ace It! e akaretša mekgwanakgwana ya go ithuta go thuša barutwana go tšwelela ditlahlobo tša bona tša mafelelo a ngwaga.

Ka 2018 re phatlaladitše thaetlele ya rena ya mathomo ya TVET, le go tšweletša dithaetlele mafapheng a go feta a 15 a dithuto.


Ka 2018 Shuter and Shooter e ile ya phetha tlhakanyotiro ya bona le Zungu

Investments Company (ZICO), mo khamphani e bilego ye nngwe ya dikhamphani tše dikgolo tša baphatlalatši tša bathobaso.



MATSENO

Shuter & Shooter e tšweletša methopo ya dinyakwa tša thuto yeo e fetogago Afrika Borwa.



- Re gatiša methopo ya thuto
- Re fa thekgo ya makgonthe lefapheng la thuto .
- Re aba ditirelo tša maemo a godimo go bareki.

Shuter & Shooter ke khampani ya Afrika Borwa ya diperesente tše 100 tša dišere tše di laolwago ke bathobaso. E maemo a kgato ya pele ya BBBEE. Thekga bagatiši ba Afrika Borwa go swana le Shuter & Shooter.



Ditšweletšwa tša rena di akaretša

- Dipukukgakollo
- Ditlhamorutiši
- Dipuku tša mešomo
- Dipukutlhahli
- Dikanegelo
- Dikanegelo tšeo di hlophilwego
- Ditlamo tša go bala ditumatlhaka
- Dikgatišo tša TVET
- Dipukuntšu
- Diatilelase
- Diphoustara
- Dibapadišwa le malepa a thuto
- Dipukutšhupetšo
- Dipuku tša E (elektroniki)
- Methopo ya go ithuta ya titšithale

Re aba dithuto tša thekgo tšeo di ngwadišitšwego le le ETDP, SETA le SACE.




Go reng o swanetše go kgetha dipuku tša rena

- Di sepetšana le Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto ka botlalo
- Di na le mešongwana ye mentši
- Di na le mehlala ya maleba
- Di šomišitše polelo ye bonolo, di ngwadilwe ka polelo ya go sepetšana le legato leo barutwana ba lego go lona
- Di thuša go beakanya barutwana
- Di go thuša ka peakanyo le go hwetša dipukwana tša go nolofatša dithuto.

Mehola ya go šomiša dipuku tša rena

- Di kaonafatša dipolelo tša barutwana
- Di lekanyetša kelo tšwelopele
- Di fokotša morwalo wa taolo
- Di thuša ka maano le go boloka nako
- Di latela SEPHOLEKE ka nepagalo, di dira gore go ruta go be bonolo
- Bontši bja dipuku tša rena di humanega le ka mokgwa wa elekethroniki (dipuku tša-e).

12



SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 1

LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOLEDITŠWEGO: SEPEDI LELEME LA GAE: MPHATO WA 12

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO THEELETŠA LE GO BOLELA	<p>Go theeletša kwešišo (Tshedimošo, tekolo, kgahlego le kgokagano le ba bangwe)</p> <p>Nako: Iri ye 1</p>	<p>Polelo ya go se itokišetšwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melao ya setšweletšwa Go beakanya, go nyakišiša le go rulaganya, go itlwaetša le go hlagiša <p>Nako: Iri ye 1</p>		<p>Polelo ya go se itokišetšwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melao ya setšweletšwa (dithekniki tša go bolela setšhabeng, sebopego le tshepetšo ya boitokišetšo) Go beakanya, go nyakišiša le go rulaganya, go itlwaetša le go hlagiša <p>Nako: Iri ye 1</p>	
LB	2, 3, 23-25, 45-47				
TG	1-5, 26-29, 49-52				
GO BALA LE GO BOGELA	<p>Kopantšho ya mabokgoni le diteng tša Kreiti ya 11 Kelo ya molekwana wa motheo ka sethaka Kahlaahlo ya molekwana wa motheo Barutwana ba tsebišwa dithuwana tša Kreiti Kahlaahlo ya diponagalo tša ditšweletšwa tša dingwalo (ditšweletšwa tšeo di sego tša phethagatšwa Kreiti ya 11)</p> <p>Kelo ya motheo (Molekwana wa motheo) Nako: Iri ye 1</p>	<p>Nako: Iri ye 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Go balela kwešišo: Mekgwanakgwana ya go bala ditšweletšwa tša go ngwalwa: Lebelela SEPHOLEKE 3.2 Go ithuta Dingwalo Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>		<p>Go balela kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ithuta Dingwalo Theto Padi/dingwalotšhaba <p>Papadi/tiragatšo/terama Nako: Diiri tše 4</p>	
LB	4-11, 26-33, 48-51				
TG	6-14, 30-35, 52-57				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Polelo ya go se itokišetšwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melao ya setšweletšwa (dithekniki tša go bolela phatlalatša, sebopego le tshepetšo ya boitokišetšo) Go beakanya, go nyakišiša le go rulaganya, go itlwaetša le go hlagiša <p>Nako: Iri ye 1</p>		<p>Polelo ya go se itokišetšwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melao ya setšweletšwa Go beakanya, go nyakišiša le go rulaganya, go itlwaetša le go hlagiša <p>Nako: Iri ye 1</p>		<p>Polelo ya go itokišetšwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melao ya setšweletšwa Go beakanya, go nyakišiša le go rulaganya, go itlwaetša le go hlagiša <p>Nako: Iri ye 1</p>	
6-14, 30-35, 52-57						
68-73, 101-104						
	<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>		<p>Go balela kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kakaretšo <p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>		<p>Go balela kwešišo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kakaretšo <p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>	
73-75, 95-106						
73-85, 104-116						

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 1

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO NGWALA LE GO TLHAGIŠA	<ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tše bohlokwa tša ditšweletšwa le dikarolo tša puku, gotee le dingwalo <p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Iri ye 1 Taodišo: 1 x Taodišokgadimo</p> <p>Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša <p>Nako: Diiri tše 2</p>	<p>Taodišo: 1 x Taodišokgadimo Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 3</p>		<ul style="list-style-type: none"> Ditšweletšwa tša tirišano: Lengwalo la segwera/ semmušo la go dira kgopelo/la kgwebo/boipelaetšo/ la kwelobohloko/la ditebogišo/go leboga boitsebišophelo le lengwalo la kgopelo (di sepela mmogo) emeile/ pego ya semmušo/pego yeo e sego ya semmušo/ ditshwayotshwayo/athikele ya kuranta/athikele ya kgatišobaka/ tša bophelo bja mohu/lenaneothero le metsotso ya kopano (di sepela mmogo)/polelo ya semmušo/polelo yeo e sego ya semmušo/ poledišano/ potšišotherišano ya go ngwalwa/tša bophelo bja mohu/lengwalo la go ya go morulaganyi <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>	
LB	12-15, 33-38, 52-55				
TG	14-18, 36-41, 57-60				

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>• Ditšweletšwa tša tirišano: Lengwalo la segwera/semmušo la go dira kgopelo/la kgwebo/boipelaetšo/la kwelobohloko/la ditebogišo/go leboga/boitsebišophelo le lengwalo la kgopelo (di sepela mmogo) emeile/pego ya semmušo/pego yeo e sego ya semmušo/ditshwayotshwayo/athikele ya kuranta/ athikele ya kgatišobaka/tša bophelo bja mohu/lenaneothero le metsotso ya kopano (di sepela mmogo)/polelo ya semmušo/polelo yeo e sego ya semmušo/polelišano/potšišotherišano ya go ngwalwa/tša bophelo bja mohu</p> <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>		<p>Taodišo: 1 x Taodišokgadimo Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>		<p>Taodišo: 1 x Taodišokgadimo Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>	
75-82, 107-110						
85-92, 115-120						

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 1

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO		<p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE)</p> <p>Nako: Iri ye 1</p>		<p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE)</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>	
TSEBO YA PELE YEO E NYAKEGAGO	<p>Mabokgoni a go theeletša/ go bolela</p> <p>Magato a go ngwala</p> <p>Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano</p>	<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša bomolomo</p> <p>Magato a go ngwala</p> <p>Mabokgoni a go ngwala taodišo, tlhamego le diponagalo tša mehuta ya ditaodišo</p>		<p>Mabokgoni a go theeletša</p> <p>Magato a go ngwala</p> <p>Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano</p>	
DITLABAKELO/ METHOPO YE MENGWE YA GO THUŠA GO ITHUTA (KA NTLE LE PUKU YA MORUTWANA) GO OKETŠA TSEBO	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le</p> <p>Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>		<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le</p> <p>Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>	
SBA (MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO)	<p>Mošomo wa 1: Bomolomo</p> <p>Go theeletša kwešišo (meputso ye 15)</p>	<p>Mošomo wa 2: Go ngwala (meputso ye 50)</p> <p>Taodišokanego</p> <p>Taodišotlhaloši</p> <p>Taodišokahlaahlo, Taodišokgadimo</p> <p>Taodišongangišano</p> <p>Taodišo ya seswantšho</p>		<p>Mošomo wa 3: Go ngwala (meputso ye 25)</p> <p>Ditšweletšwa tša tirišano</p>	
LB	126	126	126	126	

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa, Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE)</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>		<p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE)</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>		<p>Tsenogare ya Molekwana wa Tšhomišo ya polelo go dikamano Dibopego le melao ya tšhomišo ya polel Nako: Diiri tše 2</p>	
	<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša bomolomo Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhameo le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano</p>		<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša bomolomo Mabokgoni a go ngwala kakaretšo Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala taodišo, tlhamego le diponagalo tša mehuta ya ditaodišo</p>			
	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>		<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>			
	<p>Mošomo wa 4: Bomolomo Polelo ya go se itokišetšwe (meputso ye 15)</p>		<p>Mošomo wa 5: Molekwana (meputso ye 35) Tšhomišo ya polelo go dikamano: Tekatlhaologanyo Kakaretšo Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo</p>			
	127		127			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEME LA GAE: MPHATO WA 12

DIKGONO	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO THEELETŠA LE GO BOLELA	<p>Go balela godimo ga go se itokišetšwe/polelo ya go itokišetšwa Nako: Iri ye 1</p>	<p>Go balela godimo ga go se itokišetšwe/polelo ya go itokišetšwa Nako: Iri ye 1</p>		<p>Go balela godimo ga go se itokišetšwe/polelo ya go itokišetšwa Nako: Iri ye1</p>	
LB	120-125, 144-148, 165-168				
TG	131-138, 158-162 179-184				
GO BALA LE GO BOGELA	<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalotšhaba • Papadi/tiragatšo/terama • terama <p>Nako: Diiri tše 1.5</p> <p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela kwešišo: Mekgwanakgwana ya go bala ditšweletšwa tša go ngwalwa: Lebelela 3.2 (SEPHOLEKE) 	<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalotšhaba • Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>		<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalotšhaba • Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>	
LB	125-135, 148-153, 168-180				
TG	138-147, 163-167, 184-198				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Go balela godimo ga go se itokišetšwe/polelo ya go itokišetšwa Nako: Iri ye 1</p>		<p>Tlhahlobo ya gare ga ngwaga (meputso ye 150) / Molekwana Lephephe la 1 – Tšhomišo ya polelo go dikamano (meputso ye 70) – Diiri tše 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaologanyo (30) • Kakaretšo (10) • Papatšo (10) • Khathune (10) • Prosa (Setšweletšwa sa popopolelo) (10) <p>Lephephe la 2 – Dingwalo (meputso ye 80) – Diiri tše 2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direto tšeo di bonwago (20) • Sereto seo se sa bonwago (10) • Padi/Dingwalotšhaba (25) • Papadi/Tiragatšo/Terama (25) 			
	187-190					
	206-209					
	<p>Go balela kwešišo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgodišo ya tlotlontšu le tšhomišo ya polelo • Dibopego tša mafoko <p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalotšhaba • Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 4</p>					
	190-200					
	210-220					

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO NGWALA LE GO TLHAGIŠA	<p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p> <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p>	<p>Taodišo: 1 x Taodišokgadimo Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Tsepamela go: Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto</p> <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ditšweletšwa tša tirišano: Lengwalo la segwera/semmušo la go dira kgopelo/la kgwebo/boipelaetšo/la kwelobohloko/la ditebogišo/leboga boitsebišophelo le lengwalo la kgopelo (di sepela mmogo) emeile/pego ya semmušo/pego yeo e sego ya semmušo/ditshwayotshwayo/athikele ya kuranta/ athikele ya kgatišobaka/tša bophelo bja mohu/lenaneothero le metsotso ya kopano (di sepela mmogo)/Polelo ya semmušo/polelo yeo e sego ya semmušo/poledišano/Potšišotherišano ya go ngwalwa/tša bophelo bja mohu <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 2</p>	
LB	135-140, 153-160, 180-183				
TG	147-152, 167-177, 198-202				

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Go ngwala Setsweletšwa sa tirišano le Taodišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamela go: • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p>					
202-205						
223-226						

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO	<p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p> <p>Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Diiri tše 1.5</p>	<p>Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Diiri tše 2</p>		<p>Popopolelo Lebelela Letl. 26–27(SEPHOLEKE) Nako: Diiri tše 2</p>	
LB	140-143, 160-163, 183-186				
TG	152-156, 174-177, 202-205				
TSEBO YA PELE YEO E NYAKEGAGO	<p>Mabokgoni a go bolela Magato a go ngwala</p> <p>Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano</p> <p>Tsebo ya retšistara le setaele</p>	<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša bomolomo</p> <p>Magato a go ngwala - go ngwala kakaretšo</p> <p>Mabokgoni a go ngwala taodišo, tlhamego le diponagalo tša mehuta ya ditaodišo, go ngwala temana</p>		<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša bomolomo</p> <p>Tlhathollo ya ditšweletšwa tša go bonwa</p> <p>Magato a go ngwala</p> <p>Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano</p>	

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Popopolelo Lebelela letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Diiri tše 2					
	Mabokgoni a go theeletša/ go bolela Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano					

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
DITLABAKELO/ METHOPO YE MENGWE YA GO ITHUTA (KA NTLE LE PUKU YA MORUTWANA) GO OKETŠA TSEBO	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo</p> <p>Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12fetileng</p>	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo</p> <p>Le</p> <p>Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>		<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo</p> <p>Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>	
MEŠOMO YA KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO	<p>Magato a go ngwala potšišotelele ya dingwalo</p>	<p>Poeletšo ya Lephephe la 2: Tsepelela go:</p> <p>Tshekatsheko ya direto, papadi le tiragatšo</p>		<p>Poeletšo ya Lephephe la 1 le la 3: Tsepelela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go araba ditšweletšwa tša go bonwa (Papatšo le Khathune) <p>Magato a go ngwala a ditšweletšwa tša tirišano</p>	
'SBA (MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO)	<p>Mošomo wa 6</p> <p>Go balela godimo ga go se itokišetšwe/ polelo ya go itokišetšwa (meputso ye 10)</p>			<p>Mošomo wa 7</p> <p>Go balela godimo ga go se itokišetšwe/polelo ya go itokišetšwa (meputso ye (10)</p>	

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo</p> <p>DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE:</p> <p>Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo</p> <p>Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12</p> <p>Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>					
	<p>Poeletšo ya Lephephe la 1</p> <p>Tsepelela go:</p> <p>Go araba tekatlhaologanyo le kakaretšo</p>					
			<p>Mošomo wa 8</p> <p>Tlhahlobo ya gare ga ngwaga (150) / Molekwana</p>			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEME LA GAE: MPHATO WA 12

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO THEELETŠA LE GO BOLELA	<p>Tlhathollo ya ditšweletšwa tša go bonwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ithuta dingwalo Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 2</p>	<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 5</p>		<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Theto Padi/dingwalotšhaba Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 5</p>	
LB	213-217, 233-236, 252-254				
TG	235-240, 259-262, 279-85				
GO BALA LE GO BOGELA	<p>Ditšweletšwa tša tirišano:</p> <p>Lengwalo la segwera/semmušo la go dira kgopelo/la kgwebo/boipelaetšo/la kwelobohloko/la ditebogišo/la go leboga boitsebišophelo le lengwalo la kgopelo (di sepela mmogo) emeile/pego ya semmušo/pego yeo e sego ya semmušo/ditshwayotshwayo/athikele ya kuranta/athikele ya kgatišobaka/lenaneothero le metsotso ya kopano (di sepela mmogo)/</p>	<p>Ditšweletšwa tša tirišano:</p> <p>Lengwalo la segwera/semmušo la go dira kgopelo/la kgwebo/boipelaetšo/la kwelobohloko/la ditebogišo/la go leboga boitsebišophelo le lengwalo la kgopelo (di sepela mmogo) emeile/pego ya semmušo/pego yeo e sego ya semmušo/ditshwayotshwayo/athikele ya kuranta/athikele ya kgatišobaka/lenaneothero le metsotso ya kopano (di sepela mmogo)/polelo ya semmušo/polelo yeo e sego ya semmušo/poledišano/Potšišotherišano ya go ngwalwa/tša bophelo bja mohu</p>		<p>Nako: Diiri tše 5 Taodišo: 1 x Taodišokgadimo Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto 	

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Go ithuta Dingwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalotšhaba • Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 5</p>		<p>Mošomo wa 10</p> <p>Tlhahlobo ya boitokišetšo (250) Lephephe la 1 – Tšhomišo ya polelo go dikamano (meputso ye 70)</p> <p>Diiri tše 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaologanyo (30) • Kakaretšo (10) • Papatšo (10) • Khathune (10) • Prosa (Setšweletšwa sa popopolelo) (10) Lephephe la 2 – Dingwalo (meputso ye 80) <p>Diiri tše 2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direto tše di bonwego (20) • Sereto seo se sa bonwago (10) • Padi/dingwalotšhaba (25) <p>Papadi/tiragatšo/terama (25) Lephephe la 3 – Go Mošomo wa 10</p> <p>Tlhahlobo ya boitokišetšo (250)</p>			
277-279						
286-298						
	<p>Nako: Diiri tše 5 Taodišo: 1 x Taodišokgadimo Taodišokanego Taodišongangišano Taodišokahlaahlo Taodišotlhaloši Taodišo ya seswantšho</p> <p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto 		<p>Lephephe la 1 – Tšhomišo ya polelo go dikamano (meputso ye 70)</p> <p>Diiri tše 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaologanyo (30) • Kakaretšo (10) • Papatšo (10) • Khathune (10) • Prosa (Setšweletšwa sa popopolelo) (10) Lephephe la 2 – Dingwalo (meputso ye 80) <p>Diiri tše 2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direto tše di bonwego (20) • Sereto seo se sa bonwago (10) • Padi/dingwalotšhaba (25) • Papadi/tiragatšo/terama (25) Lephephe la 3 – Go ngwala (meputso ye 100) - Diiri tše 3 • Ditaodišo (50) <p>Ditšweletšwa tša tirišano (2x25)</p>			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
GO BALA LE GO BOGELA (continued)	polelo ya semmušo/ polelo yeo e sego ya semmušo/poledišano/ potšišotherišano ya go ngwalwa/tša bophelo bja mohu				
LB	218-226, 236-239, 254-265				
TG	240-250, 262-270				
GO NGWALA LE GO TLHAGIŠA	<p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 1.5 Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p>	<p>Tsepamelo go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Nako: Diiri tše 2 Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p>		<p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retšistara, setaele le segalo Kgetho ya mantšu Sebopego sa lefoko Go ngwala temana Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo, le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p>	
LB					
TG					
DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO	<p>Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1</p>	<p>Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1</p>		<p>Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1</p>	

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
278-288							
316-325							
	<p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala: Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p>		<p>Tlhahlobo ya boitokišetšo (250) Lephephe la 1 – Tšhomišo ya polelo go dikamano (meputso ye 70)</p> <p>Diiri tše 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaologanyo (30) • Kakaretšo (10) • Papatšo (10) • Khathune (10) • Prosa (Setšweletšwa sa popopolelo) (10) • Lephephe la 2 – Dingwalo (meputso ye 80) <p>Diiri tše 2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direto tše di bonwego (20) • Sereto seo se sa bonwago (10) • Padi/dingwalotšhaba (25) • Papadi/tiragatšo/terama (25) • Lephephe la 3 – • Go ngwala (meputso ye 100) - Diiri tše 3 • Ditaodišo (50) 				
	<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša go bonwa Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditaodišo</p>						

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
DIBOPEGO LE MELAO YA TŠHOMIŠO YA POLELO	Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1	Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1	Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1	Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego Popopolelo Lebelela Letl. 26-27 (SEPHOLEKE) Nako: Iri ye 1	
TSEBO YA PELE YEO E NYAKEGAGO	Tlhathollo ya ditšweletšwa tša go bonwa Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano, tsebo ya setaele le retšistara	Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša go bonwa Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditšweletšwa tša tirišano	Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša go bonwa Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditaodišo		
DITLABAKE- LO/ METHO- PO YE MEN- GWE YA GO THUŠA GO ITHUTA (KA NTLE LE PUKU YA MORUT- WANA) GO OKETŠA TSEBO	Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12 Makwalopotso a a fetileng	Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12	Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12		

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p>Diponagalo le melao ya ditšweletšwa tša go bonwa Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditaodišo</p>					
	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>	<p>Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo (TTPT) Mephato ya 10-12</p>				

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
'MEŠOMO YA KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO	Magato a go ngwala potšišotelele ya dingwalo	Poeletšo ya Lephephe la 2: Tsepelela go: Tshekatsheko ya direto, papadi le tiragatšo		Poeletšo ya Lephephe la 1 le la 3: Tsepelela go: <ul style="list-style-type: none"> • Go araba ditšweletšwa tša go bonwa (Papatšo le Khathune) • Magato a go ngwala a ditšweletšwa tša tirišano 	
SBA (MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO)		Mošomo wa 9 Dingwalo: (meputso ye 35) Asaenmente ya dingwalo(35) GOBA Dipotšišo tša ditsopolwa (10) le potšišo ye telele ya dingwalo (25)			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Poeletšo ya Lephephe la 1 Tsepelela go: Go araba tekatlhaologanyo le kakaretšo					
			Mošomo wa 10 Tlhahlobo ya boitokišetšo (250)			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 4

LENANEO LA NGWAGA LA GO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO: SEPEDI LELEME LA GAE: MPHATO WA 12

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4
GO THEELETŠA LE GO BOLELA	<p>Itokišetše tlhahlobo ka go šomiša maphephepotšišo a ditlhahlobo tše di fetilego mabapi le:</p> <p>Tšhomišo ya polelo go dikamano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlaologanyo • Kakaretšo <p>Ditšweletšwa tša go bonwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo <p>Dingwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalo • Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 3</p>		<p>Itokišetše tlhahlobo ka go šomiša maphephepotšišo a ditlhahlobo tše di fetilego mabapi le: Tšhomišo ya polelo go dikamano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlaologanyo • Kakaretšo <p>Ditšweletšwa tša go bonwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo <p>Dingwalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theto • Padi/dingwalo • Papadi/tiragatšo/terama <p>Nako: Diiri tše 3</p>	
GO BALA LE GO BOGELA	<p>Itokišetše tlhahlobo ka go šomiša maphephe a ditlhahlobo tša go feta tša:</p> <p>Go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditaodišo • Ditšweletšwa tša tirišano <p>Nako: Diiri tše 3</p>		<p>Itokišetše tlhahlobo ka go šomiša maphephe a ditlhahlobo tša go feta tša:</p> <p>Go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditaodišo • Ditšweletšwa tša tirišano <p>Nako: Diiri tše 3</p>	
GO NGWALA LE GO TLHAGIŠA	<p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala:</p> <p>Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo</p> <p>Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p> <p>Popopolelo</p> <p>Lebelela Letl. 26–27(SEPHOLEKE)</p> <p>Nako: Diiri tše 3</p>		<p>Tsepamela go:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retšistara, setaele le segalo • Kgetho ya mantšu • Sebopego sa lefoko • Go ngwala temana • Maswaodikga le mopeleto <p>Magato a go ngwala:</p> <p>Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go boeletša, go hlokola, go phošolla le go hlagiša</p> <p>Dibopego le melao ya tšhomišo ya polelo Kahlaahlo ya ditšweletšwa tša go bonwa Mohlala: diswantšho, dipapatšo le dikhathune</p> <p>Tlhamego le diponagalo tša setšweletšwa se se kgethilwego</p> <p>Popopolelo</p> <p>Lebelela Letl. 26–27(SEPHOLEKE)</p> <p>Nako: Diiri tše 3</p>	
LB	301-339			
TG	339-3353			

	BEKE5	BEKE 10
		<p>Tlhahlobo ya mafelelo a ngwaga</p> <p>Lephephe la 1 – Tšhomišo ya polelo go dikamano (meputso ye 70) Diiri tše 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaologanyo (30) • Kakaretšo (10) • Papatšo (10) • Khathune (10) • Prosa (Setšweletšwa sa popopolelo) (10) Lephephe la 2 – Dingwalo (meputso ye 80) – Diiri tše 2.5 • Direto tše di bonwego (20) • Sereto seo se sa bonwago (10) • Padi/dingwalotšhaba (25) • Papadi/Tiragatšo/Terama (25) <p>Lephephe la 3 – Go ngwala (meputso ye 100)</p> <p>Diiri tše 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditaodišo (50) <p>Ditšweletšwa tša tirišano (2x25)</p>

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 4

MABOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4
TSEBO YA PELE YEO E NYAKEGAGO	Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditaodišo le ditšweletšwa tša tirišano Diboepo le melao ya tšhomišo ya polelo		Magato a go ngwala Mabokgoni a go ngwala, tlhamego le diponagalo tša ditaodišo le ditšweletšwa tša tirišano Diboepo le melao ya tšhomišo ya polelo	
DITLABAKELO/ METHOPO YE MENGWE YA GO THUŠA GO ITHUTA (KA NTLE LE PUKU YA MORUTWANA) GO OKETŠA TSEBO	Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo(TTPT) Mephato ya 10-12		Methopo ya tlaleletšo ya go ithuta dingwalo DBE - Mind the Gap Pukukgakollo ya DBE: Ditšhupatsela Tša Go Ruta Go Ngwala Ditaodišo Le Ditšweletšwa Tša Tirišano Mphato wa 10-12 Pukukgakollo ya DBE: Tšhupatsela ya Go Ithuta Ka Mong: Temogo ya Tšhomišo ya Polelo ka Tsinkelo(TTPT) Mephato ya 10-12	
MEŠOMO YA KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO	Poeletšo ya Lephephe la 1: Tekatlhaologanyo Kakaretšo Ditšweletšwa tša go bonwa Diboepo le melao ya tšhomišo ya polelo Poeletšo ya Lephephe la 3: Magato a go ngwala mehuta ya ditaodišo		Poeletšo ya Lephephe la 3: Diboepo tša ditšweletšwa tša tirišano Poeletšo ya Lephephe la 2: Tshekatsheko ya direto/ ditaodišo tša dingwalo le Dipotšišo tša ditsopolwa	
LB	315-334			
TG	356-378			

SEPEDI LELEME LA GAE KOTARA 4



© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE5	BEKE 10

LENANEO LA TLHATLHOBO

Mphato wa 12		
Kotara	Mešongwana	Letlakala (TG)
1	Mošongwana 1	126
	Mošongwana 2	126
	Mošongwana 3	126
	Mošongwana 4	127
	Mošongwana 5	127
2	Mošongwana 6	227
	Mošongwana 7	227
3	Mošongwana 8	227
	Mošongwana 9	335
4	Mošongwana 10	335

Most of our titles are also available as e-Books!



www.shuters.co.za



Ace it!

STUDY GUIDES



CAPS / IEB
ALIGNED

GRADES

8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS



<https://www.facebook.com/aceitstudyguides/>

SALES CONTACTS



TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Nhlanhla Zondi	+27 (0)33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0)33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0)33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0)33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0)33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79

Fax: +27 (0)33 846 8701



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



www.facebook.com/shuterandshooter



www.shuters.co.za



www.facebook.com/aceitstudyguides



www.aceitstudyguides.co.za



www.duzipublishers.co.za

